

## **Yesu q̄i tso dzifowo vadi**

traduit de « Des cieux pour visiter la terre »

*D = 95*

*mf*

1. Ye - su q̄i - tso dzi -  
E - lō ȳi - d̄e ku -  
2. A - lē - vi, wō si -  
E - nō nyi le fia -

*mf*

fo - wo va - - di Nyi - gbā kpō,  
me, ku me faa V̄o - sa - nu,  
va zu bu - su L'a - ti - ĩu,  
zi gā la dzi Me kpō wō

*p*

nyi - gbā kpō  
V̄o - sa - nu  
l'a - ti - ĩu  
Me kpō wō

E - yi Ma - wu - gā fe Kō -  
Wō, si wō Ma - wu ĩu - to

*f*

koe - fea Kple Ke - klē, Kple Ke - klē.  
de fia Fia bli - bo, Fia bli - bo.

3. Ke esi nèle dzédzé gé kpuie

Na mí la, (*bis*)

Đela kple Nufiala bubuto

Míedi be (*bis*)

Míalɔ̄ asubɔ̄ adzesi wò

Nyuie wu tsã. (*bis*)

4. Bene xexe vɔ̄dji sia nakpɔ̄

Míaf'afɔ̄djędewo

Le wò mo kókœ dzi l'afisia

Le ɔ̄utifafa me,

Le veve me, dzidzɔ̄kpɔ̄kpɔ̄ alo

Avanjkekewo me.

5. Kpɔ̄dà, agu la le dzedze ge,

Adze koe (*bis*)

Ya me fa, xexeme dze kókɔ̄

l'adzɔ̄ge (*bis*)

Le togbewo tame mikpɔ̄ ða

Dua ke vɔ̄. (*bis*)